

Д. П. Коркин үлэтин,
олобун уруоктара

(Бүтүүтэ. Ниймн 1 стр. көр).

(Бүтүүтэ. Инимд 1 стр. зурт.)
Үсүһүнэн, Д. Н. Киркын биһир киһиэхэ тиксэрэххэ айымнаах яаты суолу, наһараадалары барытын ылым-та. Кыры ыччаланна дьоннор майнык түбэлтэҕэ төбө-лөрө эргийэн, майгыллара уларыйан, кэтэхтэрин кы-таатыннара, тылларын-өстөрүн ылааһыннымы сатыыл-лара өлөххө баар суол. Оттон Бөтүрүөбүскэ биһиги сэмэй буолуу дьонгоох холобурун көрөбүт. Үрдүн латтар, үрдүн наһараадалар кини майгытын-сигили-тин, дьонго сыйыаанын уларыннахтара. Чыыһынай-данын кини бэйэтин түһүтэр тугу, эмэ туһаммыта

Тыя сирин оскуолата—бүгүн

Аасныг нэгдэлдэлгэ сошиалвай сайдны хаймсах-
тыгтар үөрэтэр-нүтэр тэрилтэлэр үлэинтээр обшест-
ншоны, олэхтоох дыахалталары кытары уолсай мун-
нахлары кэлиилэктэринэй буулдулар. Сир ахсын
кэлиилэктэринэй тэхсыбыта, үгүс тал этилибитэ, са-
ныа этилибитэ буолубта. Түмүгэр кини өттүгэв
бингэ алтынан үлэингэ дуогабар түбэрсибиттэрэ.

Тыгтан дымадага эфирең, балаһыаһыңа хайдаһың билдери, аскуодаһар уерэх дымын теһе беркэ саһа-данын эрэлдэһиң, уоратһың-иятһың соруктара ууох-ханыһа төһө мистеһе тийһең биллестибит.

Н. Д. Кривовишанин—Хэт Сүбүруускай аатынан
Бүтэн орто оскуолата. Минна начальнай оскуола
эмиэ үрдүкү кылаастар үөрэнэр оскуолалара, үөрэ-
лэр-производственной мастарыскай буолан барыта
үс үөрүлүүкүн үлэлиилэр эбит. Уруостар бүтэн, оло-
лор эбэттөөн кэлэн кылааһы таһынан дьарыктар са-
ны сардалыан эрэллэрэ. Киһи түбэти кытары ука
диэн баар тэһэс кыһар ааһа хойу ааһан иһардэ
кыһарбин. Хайдах эрэ бөрүктөрүн кураутун иһин,
хуа бөрүмүтүм бөрүдүөрү иһи өттүгэн кылаастар
каһалэбинтар. Уһуургу уһукка баар түһүк сарды-
гар кыһайа бөрдөххө, уһаһынык тэһэлэ илик са-
ны аһарыһаһаһа муһта чоһу көхсүмүү кыһобчийан
кыһыһыһар иһин үһтөнөн кыһар. Ололортон кы-
һаран дүрөктөрскайта тивийбим.

[illegible]

Өрмөцөн үзэст болгонголорго барбыт збит, Буолаа-
ры буолаан, кабинетнай өрмөцөнү ымыһыттар, Ула-
хан оскуолаа биеэ ылааа муостатын кутурон сана
майыһан өнөрбүттар, Субуотунньук төрийөн бэйэлэ-
рин күүстэринин бу үлэни ымыһыттар, Маны тайы-
нан кабинеттар ааныарын Уларытты барбыт, Оскуола
бэрт өрдөөнү тутуу буолаан, көрүдүөрү икки өтүүнөн
ылааастардаах, Онон харанта, ону сырдатнары ааны
уларыттан, арымай кыра кээмэйдээх гына өсгөрөн, Үр-
дүгэр иһэст тайнааран туһунтээбэттар, Оттон кы-
рааста үзэттэгэр төрөнүттэр көмөлөрө үгэс буолаан
эрэр, Оскуола кэрнустара кварталнай котельнайга
халбонон, кинитэн ититиллэр эбэттэр, онон итти чаа-
һыгар дыаһалтаһын сөһиһөн үлэһиллэр, Бала-
дан иһэн ортогүтүн котельнай өтүүлүбүт, оскуола
билэтин сын-сыллаа, Учууталлар, сүһүүүнөн, олох-
тоохтор, дьыллээх-воһтаах, халбастаһа

—Омук тилын учуутала суох олоробут,—дир Захар Егорович.—Былырыын кэлбит учуутал нмье дойдубата, солбуйар кимит да суох. Чурапчынан, Тааттанан уонна Дьукускайынан сылдьан көрдөһөн бардубут да, булбатыбыт. Учуутал көхүмүр, кинигэн иттиилэр дыһа-уот бэлэм, үлээбэтинэн барыапта. Омук тилын курдук сүрүн предметитигэр хабанатта диэри учуутала суох олоробут?

Мана таһынан, аңыгы одоҳ сивринэн, оёболорун
жозылыторга дырыктыахтарын бағараллар эбит, спе-

«Айыы кыһатын» тутууга
субуотунньук

Августын 26—27 күннэртэй Монголын улсуудад Нутаг-Баяны сайнэмжээ «Амны кнбатын» тууца субустуныук буолан аснпта, манга 26 кнн бэйэлэрин үтү бадаларыкан кыттыбытара.

буулуо дин санаабанын. Онуук киһи буолбатаҕын туһунан көпсүлүлэр киһини билээччилэр. Чураачыга дьон таһынан сүрдээх сэмэйдик өлөрбүтэ, массыана-дыа да суоҕу быһыылааҕа, Хантаан эма күрэхтэһиһилэр-тан, сьортан кэлэн баран онноовор Дьинингэ бытар-дан тымныыларга салаа былаатынан тууна баанан, таһаҕаһын илэиттэр тутан, бүтүниүү кырыа буолан дьыаһылар, кыраах баҕайы сиргэ, сатыы иһэрин үтүс-түк көрөдөрө. Дьининээн, киһи хайа баҕарар сала-йааччыга массыналалаах көрсөллөрүгэр көрдөһөн те-лэфиннаатыгына, ким да кыйан аккадетаабат киһи-тэ этэ. Ону билэр эрэри, дьону кыраба түбүүгүрдү-мүөххэ дьон сэмэй санааттан сыналана сатаабат буо-луохтук, Билэ-костө сатаабата тутта-хита сылдыа-рыттан да көстөрө. Улахан күрэхтэһиһлэргэ бочуот-таах ыалдьыттар остуолларын таһыгар аһыына сыл-дыарын буолбакка, үтүстүк түстүүктар быыстарыгар

циалист баар, бийыл сага кэлбит. Ол эрэри компьютер хаян да көстүбөт, сыаната ыарахана бөрт. Оттон окуулаара баар эргэ моделлаах үс аппаратурага оюулаа маадымгытын ханччылбат. Аны учебник. Бу эмне сааган ыарахан бөшүрүөстара, уруккулар олу эргэрдилэр. Сага программанын учебник кэлэр да буоллагына, арайахтын устуука тиксэр. Оттон алын кылаастарга анаан сага учебниктар аны түөрт сылга үөрөнөр эрэ программанын тахсар буолбуттар. Ойон үс сыл үөрөнөр Болтоно адын кылаастарыгар эмне мөһүөстөөх сокус буолбут. Окуулааны бийыл бүтүрүөхтөөх XI-с кылаастарыгар бары предметтэригэр учебниктара пайыбэт. Үгэс курдук, үөрөнөр оёо ахсаанынан тыгарылаах кэлэрэ, өччөлөргө кылаас айы мунуугаан 12-15 оёолуох буолаллара, арай былырын 9 оёо айт. Бийыл 21 оёо! Дьэ, бу 9 оёоттон ордубут учебниктэ 21 оёоо хайдах тиэрдиэхпиний? Устук кэлэрэ диктэбин...

Оскуланы үөрэтэр-нитэр хайысхалыгар үлэтин сүрүн соруктан, оёо дьобуругтар, кыааар, уйуулатын уртыттан олобурун, сайдар суолун бэйэтэ булунарыгар сөптөөх уулуубуйаны тэрийин буолаар эбит. Оскуола үлэтин ырытан, салгыы сайдар хайысхаларын быһаарыһын, өр сыллаах «Аныгы алаас оҥотоо» дьэи программалар ылыммыттар. Оёо оскуоланы бүтэрэригэр бэйэтин личность быһыытынан билиммит, ииник дьарыгы булуумут, олоххо адантациини барар кыахтаах буолуохтаах дьэи санааттан үөрэх-нитан социальнай хайысхаларыгар сүрүн болломтолорун уурбуттар. Урукку өттүгэр үрдүк үөрэххэ киирингэ эрэ кылааннан үөрэтин ытылалар этэ, өттөн оёо эрэ барыта үөрэххэ кыайан киирбэт, киилэр эмнэ учуоттаныахтаахтар. Ол иһин «Мин дойдум—мин дьылдам» дьэи кэскиллээхтик санаан, ийэ айылҕаа, төрөөбүт сиргэ-уонка харыстабыллаахтык сыһыаннаһар аныгы алаас хаһаайыннарын нитан таһаарар соругу тутуспуттара. Агрономия төрүттэрин үөрэтин, аныгы техниканы баһылааһын, оскуоланы бүтэрэр оёо аттестаты сиргэ ирэнэ ылан тахсыта—барыта итиннэхэ туһуланаар. Өттөн кылааһы таһынан үлэбэ оскуола түһүлгэтэ кээбэ: прикладной, технической куруһуоктар, «Милиция эдэр доҕотторо» түмсүү, сүүрүү секцията үтүс оёону хаһан үлэлиилэр. Кырдьаҕас учуутал, краевед Н. Н. Игнатьев оскуолатыаҕы музей иһиниз «Ситим» кыраайы үөрэтэр куруһуогу уонна «Дьырибэиэ» дьэи дьикти ааттаах айбар холбоһугу салаһар. Ырыада Вална М. дьарыктыыр оёолорго сыһын аайы ытыллар улууустааҕы «Алаас сибэксилэрэ» конкурска ситийиллээхтик кытталлар. «Ылым» телестудия уонна Иванова М. В. салайар пресс-киһэ, оскуоланам эрэ мунгурдамманка, нэһилиэккэ кэрэ кинесэн нэһиллээх күүтүүлээх ыалдьыттар буолбуттар. Дьэи кэргэн оёону, нитингэ үтүө үгэстэрин, бастык оныттары тарҕатыыга социальнай педагог А. Г. Слепцова утумиһахтык үлэлиир. Күһүннүү сүбэ мунньахха олохтоох нэһилиэниэни, төрөһүттэри кытары үлэни сагалыы далааһыныахтык ыһтар туһуттан дуоҕабар түбэрсэбиттэр уонна нэһилиэктээбэ сүрүннүүр сүбэни тэрийбиттэр. Оскуола өттүттэн бу үлэбэ Аида Гаврильевна аһаммыт. Оёон нэһилиэниэ бары арагытын хабыы үөрэтэр-нитэр үлэбэ үтүө түмүктэрдээх буолуобар директор Захар Егорович эрэлэ улахан.

Кыалдыбатах-синиңгэх ханна барыай, ол да буол-
лар. И. Д. Кривошанкин—Уот Субуруускэй аатынан
Болтоно орто оскуолата үүнэр нөдүөнүн—кэһилиэк
кэскилэни үөрэтнигэ-интигэ үрдүк сөрүгү туруоруна
айымнылыахтык үлэли-хайсымы ололор.

Дэвжүүлэгчид зөвлөх кишиг таусыгтаа Күнлэлэр
ортолоругар биологическай наука кандидата М. Н.
Слепцов, экономическай наука доктор, профессор
В. Р. Дарбасов, поэт Н. Е. Вилькурлов—Урсун, жур-
налист В. Ц. Боченина, суурьтун хайаайыстыба-
тын үтүөлзэх үлэгчид Ю. И. Никитин, бод а. баал-
дара,

сыйдыарын көрөрүм. Ошнук ич-пийткан
эбэ биһиги аатырбыт тренербит Д. П. Коркин
Д. П. Коркин эдэрлэткан доруобуйата мотун
оноуоха эбии түстүү туһугар бэйэтин зарыс
үлэлээн, наһаа сааһырбакка сыйдыан
үлэлээбитэ буоллар тугу эмэ көрдөрүтүлүр
ба диир киһи хомойор. Бүтэһик күнүгүс
хайаан даҕаны туох эмит толкуйдаан, хаан
санаалаан сыйдыбыт буолуохтаан. Ону
иэччилэрэ, киһи үлэтин салҕааччылар сата
турдаба. Киһи аата саха түстүүтэ баары
ааттаныба, киһи олобун, үлэтин хомбуу
танарын устата үөс номоҕо буолан аһаа
дымаба, диир биэ, араллээхпин.

улуус дыһалтатын баһылыгын солбурар
эбэхһиниэхэ тэҥэ

ЭБИГИНИ ХАЙДАХ ХААЧЧЫН АЛДЫН 40

КИИН БААНВЫК:
САГА СЕЗОНГА БЭЛЭМНЭГ

Улаус киши сэлээннэлэтин : калыктын
базанык үлэлиирин куутара, истарихын
лахчы. Киши базанык урут, табылган
ларыгар, үөрэх дыдын корс атырды
бүтэник күнэриттэн сана сезонуу сара.
Бэлли деп-харчы кырыгычытыдан, бу алу
далаах хааччылар дэрилтэбит эмэлэ
таан үлэлиир буолла. Быйылгы туруктар
дадьы?

Од тугуй-хайныгын билээ тийшлэвчигэр шидэ
нэй-тайырдынан үзэ бара турара. Банынны тэ-
икки сварочнай агрегат тэгншээ баара, итнэ
оошуй ошус илимин курдук араас проводтар
ра. Огтон котельнай дэлэтэ котулэн турба
хвалан чоройон турара. Аттыгар сайн котельн
гүтуута бүтөөхчэ буолбут. Көндөйө тахсан үдэ
рүзэ сэлдэбэллара. Быхата, өрөмүөн үгэниэ
турар тий-тигинээс сиригэр биирдэ баар буол
гүбүт.

Онон, тоно да хойутаатар, бийэл бааныг үзэ-
бар бүт эрмэлдэх биелснийбитин сагалыбыт, үзэр
тари катта көрсөтэйнт, Бааныг дигэт өттүдөн
да турарынан, уоранаа клини үүрүх айымак
на ийирды пакш баригээдө төлүгэр үзэрин
рингэр, өрөмүөгнө сымдалалар.

—Үнүс эрдэмтлэгийн үзэлнийг Билимийн мөхөд абырхтмыг, сорох мөхөд уламжлалыг муоста аниын дара буорун хуучуутара, Зовоно капиталын өрөмүйн улахаана. Ол едд ахын талалыбат ээ. Эдгэх таваг хуучуутара, Салатар тематийн өдөрчү уламжлалар. Монголтай-тава түгэр Н. Г. Макаров би эрдэмт үзэлнийр. Салатар үлэтэ бүтүн бүтэр. Ол дүн абырхтара, сорох мөхөд тава, —дипр Н. Н. Кузнецов дүн муоста өрөмүйн билията, тутуу-маа өдөрчү билиятаах биригдэ хүтэ.

Иннокентий Иванович салгы өкөмүздүү, система тардылыштын көрдөгү ыңгайынан маанилүү рох санааларын үлгүлөтүп, кыргыздын

—Бары компьютерийн үзвэлтэрэббит. Тастай ажил
суух. Кочегарын дундэт суух сангалын тутуулыг
элбэх. Байнгын ажилчинтай Д. Д. Трофимов, 1-ийн
хамнаагаар ажилтныг хийнэ. Хийнэгийн агаарыг
машинд үзэ суух болуу. Эгэ, Бары олохуу
Бунатын сарсыарда эрдэ туруура нэвэр шийр
дээ, киин.

Машна дагатай баялардахха, Дмитрий Денис
Трофимов урут эмиз бу коммунальнай хайааны
баца начальнигынан үлээбэйтэ. Бэлтнэ тэрэгтэ
гар төһөн дьың-уот, коммунальнай хайааныстыа
равленцетыгар дьың-уот, коммунальней проле-
вений отдел начальнигынан аяанан үлэлиир.
пи тайырдыа үлээлэччилэр эмиз ахтаа айары
Улаахыннык астынар, собуурга сааллааччылар

Көтөлөй дүңгөт, этиллибйтин курдуу, хондойго
төн, үрдө сабылла сымдар. Бу үлэин уурайа
бир саамай оңыттаах кишилерэ Г. А. Пестерев
лиир-сабалыар. Тутуу үлэтэ быйыл саамыттан
ланан баран, сайын тохтообут. Онтон от улаа
уонна котел оһохтор кириэлэринэн, турбалар
руулааларынан даҕаны, ити хондойгон таһаар
үлэ тохтотуллу сымдыбыт. Бу экинн үрдүк
тыгар биригээдэ үлэһээбитэ сага иэдилэ эр
бут. Үлэһиттэр иккилэр: Г. А. Пестерев уонна
щик Н. Н. Кузьмин.

(Бүтүүтүн 3 стр. көр)

Бу субуотунь ууска биниги улуустан С. И. Татаев, А. Г. Говоров, Е. Н. Макарова уолд. 6 кийи бараа кыттан кэллэлэр. Субуотунь хуанан сонуну алтынньы 11 күнүтөр, баскыдаа да, Саха радиотынниан сарсымарда 7 час 30 минут сийидии истиэххитин сон.

A. AMBROSIO

Эбэрдэлиибит!

Нэрэ санаагаа, нарын дуулаагаа, кундугук са-
наар кун-күбэй ийбэити, олоху аргыны, танта-
лаах кэргэни, Россиятай Федерация үөрөбирин-
ти туйгуун, Чурагчы сэлэниэтин олохтоогу
НИКИТИНА Мария Петровна 50 саасын томто-
чу тундукунан сүхүөхтөөк бэйбэит сүтүрүөн,
хөөлбүктөөк бэйбэит хыгыуан туран ие сүрэхин-
тити итиник эбэрдэлиибит.

Кунду кийиитигэр, Эйнэхэ, нарын сибэки сибэ-
кини талынан эбэрдэ тирдэлэр, Бийиги тусуугар
ахсаабыт кыһааһы, сэлэе тантааһы иһи мэх-
таабыт. Күн өрөгүр баар бары үчүгэй багарабыт.
Түбүктөөк олохун үөрүүтүн аргыстанан дьэ-
сүрүктөөк буоларгар, уһунтан-уһун үйэлэргэр ал-
гыһабыт.

Кэргэнит Сэмэн, Дьоккуускайтан дэлүгэ Вова,
Турунчтан ааһыһы Вова, кырдыага эдэһийи
Татьяна.

х х х

Кунду дьоммутун, Сылан ийиэһин олохтоо-
рун ДИРЖОВСКАЯ Василья Еремеевна 60, Ма-
трица Ефремовна 55 саасын уонна эһиги мэл
булбуккут 30 сылтан итиник, итиник эбэрдэ-
лиибит.

Бийиэхэ күтүөккө, сүбэһи, тирэх буола сыдыар-
гыһабыт улааһыһы мэхтэһи, Осс да бийиги
сэттэ үөр-көтө ор сылларга быр-бааһы олохтоо-
гугар, Доруубай буолуң.

Уус-Аадан Күрбүһарыттан кымык Вара,
күтүөккө Говна, Сылантан уолгут Василья, ки-
йиитигэр Ней, кымык Катя, Владивостоктан
уолгут Ерма, кийиитигэр, Мындабайыттан Ха-
ратовна Степан, Наталья уонка кийилэр оҕолоро,
Чурагчыттан эдэһийигэр Екатерина, Семен, Вар-
вара Дьячковайдар.

х х х

Сылан ийиэһин Уһун Күтүөккө олохтор, араах
Күтүөккө Табыллыһарыттан тирдэлэр, олохун кыра-
аһаһа итиник аһаабыт кунду дьэ-сүрүктөөк Сиб-
иэһи Николаевна ПЛАТОНОВА үйэ аһааһа
үбүлүһүгүн уонна бийиги үөһэһи дорбүт Ни-
кола Петровна Платоновна дьэ-сүрүктөөк холбо-
һа буолуһа олохтоогу 25 сылтан итиник, итиник
эбэрдэлиибит.

Эйнэхэ күтүөккө баар бары үчүгэй, үтүө үөрүү-
гү багарабыт. Кырдыа мэхтэһи, нарын мэх-
тэһи.

Дьомуктары Чурагчыттан Анастасия, Сылан-
тан Клара Макаровнадар, Чурагчыттан табаары-
сыны Людмила, Николай Макаровтар дьэ кэр-
гэттэрэ.

х х х

Кунду бийиэһи, таабыттан, Дириниэһи агро-
сүтүөккө учууталы ПЕТРОВ Василья Васильевич 50
саасын тундукунан итиник, итиник эбэрдэ-
лиибит.

Кэргэнитин Вдовина Николаевна уонна оро-
һун итиник өссө да айымнылаахтык үлэһэттэрэ, би-
иэхэ күтүөккө, сүбэһи, айбүдэ булбуктара дьэ
аһаабыт. Тус олохтор уонна дьэ кэргэнит кытаа-
һа доруубайы, дьэ-сүрүктөөк, үтүө үөрүүгү, си-
тиһиһи багарабыт.

Феофановтар дьэ кэрэгтэрэ.

х х х

Болтоно дьэ-сүрүктөөк ийиэһин МЕСТНИКОВА Ни-
на Викторовна 50 сылтан үбүлүһүгүн итиник
эбэрдэлиибит.

Эйнэхэ кытааһа доруубайы, сырааһа үлэ-
рүдү ситиһиһи, дьэ-сүрүктөөк олох багарабыт. Осс
да кырааһаһы ор сылларга үөр-көтө көрсөргөр.

Болтоно дьэ-сүрүктөөк коллектив, улуустаагы үө-
рэх үлэһиттарин профсоюзун коллектив.

СҮТҮКТЭНИИБИТ

Бийр саастаах, мөһүнүгэр, ойдоһугар кутаастаах
оҕус төрбөкү ким көрбүт, ханна баарын билэр 21-
050 телефонга эбэрдэ Чурагчы сэд. Ярославская уул,
31 №-тэр билдэрэгитигэр көрдөһүт.

х х х

Местников Дмитрий Николаевич 1990 сылаах-
ха Чурагчы орто оскулатын бүтүрүтүн туһунан
бизилэбит А сериялаах, 561474 №-дээх аттестат
сүтүктүүн, дьэ-сүрүктөөк ааһабыт.

Хайыат алтыны 6 күнүгэ, олуурунууһаа, ийи-
мэри электромеханика суоһун тахсыбата.

Редактор Г. Г. ПОПОВ.

Кунду таһыар аһаабыт, айыбыт, прокуратура,
тыыл ветерана, Чурагчы сэлэниэтин олох-
тоогу.

САЛГЫНОВ Анисимович Хирсанович
уһун ыраахан ырааһыттан олох туораабытын,
дириниэһи курутуйан туран, аймахтарыгар, та-
баарыстарыгар, билэр дьонугар итиник эбэрдэ-
лиибит.

Оҕолоро, кийииттэрэ, күтүөтэ, сибэһи.

Кутурбанын тирдэлэр:

—Улууска ор сылларга прокуратуран үлэһэ-
бит Салгын Анисимович Хирсанович олохто-
һо оҕолоругар, кийииттэригэр, күтүөтүгэр,
сибэһиригэр Улуус Муһаага, улуус дьаһа-
тата.

—Кыһаһыгар улуустаагы налоговый инспек-
ция үлэһитигэр Посельская Елизавета Анис-
имовна, оҕолоругар, сибэһиригэр, чугас
аймахтарыгар налоговый инспекция коллектив.

Кунду уолун, кэргэни, аһаабыт, «Якутвод-
мелиорация» ПМК-гар ор сылларга инженер-
механигынан үлэһэбит, Чурагчы сэлэниэтин
олохтоогу.

СИНЦЕВ Дмитрий Иванович

ыраахан ырааһыттан олохтоһон, дириниэһи куру-
туйан туран, аймахтарыгар, табаарыстары-
гар, билэр дьонугар итиник эбэрдэ-
лиибит.

Ийэтэ, кэргэнэ, оҕолоро.

Кунду оҕом, убайым, таабыт

СИНЦЕВ Дмитрий Иванович

ыраахан ырааһыттан олохтоһон кэргэнит кий-
ииттэригэр, саҥасымтыгар Тавсия Георгиев-
на, оҕолоругар, Ваяага, Павлика, Манага
дирин кутурбанын тирдэлэр.

Ийэтэ, балта, күтүөтэ, кийилэр оҕолоро.

Истин дорбүт, дьэ-сүрүктөөк

СИНЦЕВ Дмитрий Иванович

уһун ыраахан ырааһыттан олохтоһон кийи ийэ-
тигэр, кэргэнит Тавсия Георгиевнага, оҕоло-
ругар, бийиги төрөөбүтүгэр дирин кутур-
банын тирдэлэр.

Трофимовтар дьэ кэрэгтэрэ.

Кутурбанын тирдэлэр:

—«Якутводмелиорация» ПМК-гар инженер-
механигынан үлэһэбит Синцев Дмитрий Ива-
нович олохтоһон кэргэнит, улуустаагы кон-
сультативное управление сүрү специалиһыгар Си-
нцев Тавсия Георгиевнага, оҕолоругар, аймах-
тарыгар Улуус Муһаага, улуус дьаһалтата.

—Бараата, тааһа Синцев Дмитрий Иванович
олохтоһон кэргэнит кийиитигэр, саҥаста-
рыгар Синцева Тавсия Георгиевнага, ийитигэр
Анна Павловнага, оҕолоругар сибэһиригэр, бы-
рааһыгар Ваяага, Павлика, балталарыгар
Манага Болтоноттон эдэһийэ Синцева Елена
Ивановна, кийи оҕолоро, күтүөттэрэ, кийи-
тэрэ, сибэһи.

—Кэргэнит Тавсия Георгиевнага, оҕолору-
гар Ваяага, Павлика, Манага иккэ маллара
Чилигиневтар, Паларионовтар, Дегтяревтар,
Никитинтар, Аргуновтар, Лазаревтар, Шеста-
ковтар, Гоголевтар, Барахановтар, Пудовтар,
Поветтар, Смирниковтар, Михаил, Александр
Корзининтар.

Тыыл, үлэ ветерана, Сылан ийиэһин Ула-
хан Күөл бийиэһин олохтоогу

ПЛАТОНОВ Семен Петрович

73 сааһыгар малаһа олохтоһон, дириниэһи куру-
туйан туран, бары аймахтарыгар, чугас
дьоммутугар, табаарыстарыгар, билэр дьонугар
итиник эбэрдэ-
лиибит.

Кэргэнэ, кыргыттары, уолаттары, күтүөтэ,
кийииттэрэ, сибэһи.

Кытааһа үөрөнөр, үлэһит кэмэрбэр үтүө
сүбэһити, аһа табаарыһы

СОРОКОУМОВ Гаврил Гаврильевич

малаһа олохтоһон кэргэнит Софья Николаев-
нага, оҕолоругар, бары аймахтарыгар дирин
кутурбанын тирдэлэр.

Чыаптараттан Пестряков Данил Михайлович.

«Сага олох» хайыат алтыны ий 1-
иймэригэр неврологу бийииттэр аһааһы-
һары Егор Григорьевич дьэ тахсыбата
рой «Копыри Алексей Григорьевич» аһа-
һааһа. Бонусууһа аймах дьонун бий-
гыһаһагар көрдөһүт.

Кунду кун-күбэй ийэм, тааһаах
тыыл, үлэ ветерана Чурагчы сэлэниэтин
олохтоогу

БОРИСОВА Смена Семеновна

алтыны 4 күнүгэр ыраахан ырааһыттан
туораабытын, дириниэһи курутуйан туран,
аймахтарыгар, бийиги үөрөһиттэригэр,
баарыстарыгар, билэр дьонугар итиник эбэрдэ-
лиибит.

Кыһа, сибэһи.

Кутурбанын тирдэлэр:

—Оскула ветерана, библиотекарь Борис-
Смена Семеновна олохтоһон кийииттэр, кий-
ииттэр Чурагчы орто оскулатын коллектив

—Кырдыага эдэһийгэр Борисова Смена
Семеновна олохтоһон кийииттэр, Лябага, Сиб-
иригэр Танюшага, Катюшага Дириниэһи, Ми-
хаайыттан, Төлөйтөн Эверстовтар, Мириниэһи
Федоровтар, Мындабайыттан Ефимовтар.

—Тантаһаах ийэтэ Смена Семеновна олох-
тоһон кийииттэр, кунду балталарыгар, сиб-
иригэр Любовь Автороннага Борисовтар, Па-
влиннар, Михайловтар.

—Кунду балта, эдэһийгэр Смена Семеновна
олохтоһон кийииттэр Любовь Автороннага, Си-
бияга, Катюша эдэһийгэр Марфа Семеновна
Степан, балта, бараата Листиковтар, балта
күтүөтэ Кузьминнар.

—Бийиги төрөөбүт эдэһийгэр Борисова Смена
Семеновна олохтоһон ветеран учуутал Ли-
стикова Мария Семеновнага Чурагчыттан Д.И.
Коркин аатынан спортнай интернат-школа
администрацията, профсоюз.

—Кийииттэр Лябага, сибэһиригэр Танюша,
уонна Катюшага Любаны кытта бийиги үөрө-
һит табаарыстара.

—Ор сылларга Чурагчы аһа малаһа
оскулатыгар библиотеканын үлэһиттэр
Борисова Смена Семеновна олохтоһон оҕолоругар
чугас аймахтарыгар улуустаагы үөрөх уһу-
леннэ, үөрөх үлэһиттарин профсоюзун
митэ.

—Кунду ийэтэ Смена Семеновна олохтоһон
кийииттэр Борисова Любовь Автороннага, кий-
ииттэр бийиги үөрөнөр табаарыстарыгар Тан-
юшага, Катюша Чурагчытаагы гимназия XI класс
интернай малаһа үөрөнөөччүлэрэ, кыһа, та-
һааһыга Пермякова Любовь Алексеевна
уонна төрөнүүттэр.

—Таһыар эдэһийгэр Борисова Смена Семенов-
на олохтоһон Мария Семеновна уонна кий-
ииттэр Андрей Павлович Листиковтар
чугас маллара Степановтар, Корзиннар Егор
Неустроев.

Дирин бийиэһин олохтоогу

ДАЛБАЕВА Анастасия Трофимовна

олохтоһон аһаһыгар, кырдыага күтүөккө
Трофим Дмитриевич Соколовнага, кийи-
гэр Прокопий Лунич Далбаева, бийиги төрө-
бүттэригэр дирин кутурбанын тирдэлэр.

Чурагчыттан кырдыага эдэһийгэр М.И.
Николаева, Смирниковтар, Макаровтар.

Колхознай-совхознай үлэ ветерана, олох
нөрүлүү кыттылаага, Хайахыт аһааһы
олохтоогу

МИХАЙЛОВ Степан Андреевич

ыраахан ырааһыттан олохтоһон, дириниэһи куру-
туйан туран, аймахтарыгар, үлэһиттэригэр,
билэр дьонугар итиник эбэрдэ-
лиибит.

Оҕолоро, сибэһи, күтүөттэрэ, кийииттэрэ.

Сылан ийиэһин Улахан Күөл улаһыт
олохтоогу

МАКАРОВ Николай Николаевич

уһун ыраахан ырааһыттан олохтоһон, дириниэһи куру-
туйан туран, аймахтарыгар, үлэһиттэригэр,
билэр дьонугар итиник эбэрдэ-
лиибит.

Василий, Мария Макаровтар, кийилэр оҕо-
лоро, күтүөттэрэ, кийииттэрэ.